

Foromo ya maikutlo ho tswa ho bankakarolo- A thupello ya ho fokotsa sekgobo sa HIV le TB ya basebeletsi ba tsa bophelo bo botle mo Freistata

Ka kopo re bolelle hore o nahanag ka thupello ena. Re ananela maikutlo a hao!

Bong	☐ Tona ☐ Tshehadi	Lehla	
Hospital			
Maemo mosebetsing (Mohlala mooki, mohlwekisi, motsamaisi, tshireletso)			

Ka kopo re nehele mabitso a batho ba bararo ka hare ho sepetlele ba o nahang hore ba ka ba le molemo mo ho thuseng ho fokotsa sekgobo sa HIV le TB mosebetsing(ka kopo re fe mabitso le maemo a bona moseetsing):

Lebitso: _____ Maemo: _____

Lebitso: _____ Maemo: _____

Lebitso: _____ Maemo: _____

Ka ha diseshene tsa thupello

Ka kopo lekanya dipolelo tsena tse latelang	ke hanana haholo	ke a hana	ke a dumela	ke dumela haholo
1. Morao ha seshene ya kamohelo ke ile ka utlwisisa dipheto tsa thupello	☐	☐	☐	☐
2. Bolelele ba seshene e ne e le bo amohelehileng	☐	☐	☐	☐
3. Disebediswa tsa thupello e ne e le tse bonolo ho ka sebediswa	☐	☐	☐	☐
4. Banolofatsi ba entse hore ke ikutlwe ke iketlile	☐	☐	☐	☐
5. Banolofatsi ba ne ba bua ka tsela e e hlakileng	☐	☐	☐	☐
6. Thupello ena e nketse hore ke be motho ya fetolang maemo mosebetsing wa ka.	☐	☐	☐	☐

Ho ithuta ka ha sekgobo

Ka kopo lekanya dipolelo tsena	ke hanana haholo	ke a hana	ke a dumela	ke dumela haholo
7. Thupello e nthusitse hore ke tsebe ka ha ditokelo le maikaraelo a bophelo bo botle a basebeletsi ba tsa bophelo bo botle	☐	☐	☐	☐

8. Thupello e nthusitse hore ke tsebe hore ditokelo le maikaraelo a bophelo bo botle a basebeletsi ba tsa bophelo bo botle a <i>amana jwang le sekgobo HIV le TB</i>	☐	☐	☐	☐
9. Sefate sa sekgobo se bile ketsahalo e e molemo ya ho ithuta ka ha sekgobo	☐	☐	☐	☐

10. Ho latela sefate sa sekgobo, ke eng se sebeditseng le se sa sebetsang?

Se sebeditseng:

Se sa sebetsang:

Ho ithuta hore ho utlwahala jwang ho beha sekgobo le ho bewa sekgobo

Ka kopo lekanya dipolelo tsena tse latelang:	ke hanana haholo	ke a hana	ke a dumela	ke dumela haholo
11. Thupello e nthusitse hore ke utlwisise hore ho utlwahala jwang ho beha babang sekgobo	☐	☐	☐	☐
12. Thupello e nthusitse hore ke utlwisise hore ho utlwahala jwang ho bewa sekgobo	☐	☐	☐	☐
13. Ketsahalo ya ho utlwa sekgobo (ka nako e batho kaofela ba ne ba bewa dipampiri tse kgomarelang diphahleng) e sebeditse ka haholo	☐	☐	☐	☐

14. Ho latela ketsahalo ya maikutlo a sekgobo, ke eng se sebeditseng le se sa sebetsang?

Se sebeditseng:

Se sa sebetseng:

Ho ithuta hore o rera jwang ho fokotsa sekgobo

Ka kopo lekanya dipolelo tsena tse latelang:	ke hanana haholo	ke a hana	ke a dumela	ke dumela haholo
15. Mokgwa wa SWAT o bile molemo bakeng sa ho nthuta hore ke ka ba motho ya fetolang maemo a sekgobosa HIV le TB jwang mosebetsing	☐	☐	☐	☐
16. Ketsahatso ya morero wa ketsahalo e nthusitse hore ke nahane hore hantlente ke tla kenya tshebetsong namolo ya ho fokotsa sekgobo sa HIV le TB jwang.	☐	☐	☐	☐

17. Ho latella mokgwa wa SWAT, ke eng se sebeditseng le se sa sebetsang?

E sebeditseng:

E e sa sebetsang:

18. E be ho nale se seng hape?

Re ya ho leboha haholo